





11A_Ant1_5500




Date: 7.MAR.2022 03:50:43

11A_Ant1_5580




Date: 7.MAR.2022 03:51:56






11A_Ant1_5785



Date: 7.MAR.2022 03:56:15


11A_Ant1_5825



Date: 7.MAR.2022 03:59:02




11N20SISO_Ant1_5180



Date: 7.MAR.2022 04:04:51


11N20SISO_Ant1_5220



Date: 7.MAR.2022 04:06:02




11N20SISO_Ant1_5240




Date: 7.MAR.2022 04:07:09

11N20SISO_Ant1_5260




Date: 7.MAR.2022 04:08:12






11N20SISO_Ant1_5500



Date: 7.MAR.2022 04:15:09


11N20SISO_Ant1_5580



Date: 7.MAR.2022 04:16:23




11N20SISO_Ant1_5700




Date: 7.MAR.2022 04:17:29

11N20SISO_Ant1_5745




Date: 7.MAR.2022 04:18:47






11N40SISO_Ant1_5190




Date: 7.MAR.2022 04:23:07

11N40SISO_Ant1_5230




Date: 7.MAR.2022 04:24:22






11N40SISO_Ant1_5510



Date: 7.MAR.2022 04:27:13


11N40SISO_Ant1_5550



Date: 7.MAR.2022 04:28:19




11N40SISO_Ant1_5670



Date: 7.MAR.2022 04:29:23


11N40SISO_Ant1_5755



Date: 7.MAR.2022 04:30:38




11N40SISO_Ant1_5795



Date: 7.MAR.2022 04:31:57


11AC80SISO_Ant1_5210




Date: 7.MAR.2022 04:33:36




11AC80SISO_Ant1_5290



11AC80SISO_Ant1_5530








Min emission bandwidth

Test Result

TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	6db EBW [MHz]	FL[MHz]	FH[MHz]	Limit[MHz]	Verdict
11A	Ant1	5745	15.36	5737.24	5752.60	0.5	PASS
		5785	15.48	5777.28	5792.76	0.5	PASS
		5825	15.52	5817.24	5832.76	0.5	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	16.80	5736.60	5753.40	0.5	PASS
		5785	16.76	5776.60	5793.36	0.5	PASS
		5825	16.52	5816.60	5833.12	0.5	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	35.12	5737.48	5772.60	0.5	PASS
		5795	35.36	5777.24	5812.60	0.5	PASS
11AC80SISO	Ant1	5775	60.16	5739.96	5800.12	0.5	PASS




Test Graphs






11A_Ant1_5825





Date: 7.MAR.2022 03:58:49


11N20SISO_Ant1_5745



Date: 7.MAR.2022 04:18:35









Maximum power spectral density

Test Result

TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	Result [dBm/MHz]	Limit[dBm/MHz]	Verdict
11A	Ant1	5180	3.5	≤11.00	PASS
		5220	6.86	≤11.00	PASS
		5240	7.44	≤11.00	PASS
		5260	7.02	≤11.00	PASS
		5300	7.32	≤11.00	PASS
		5320	7.22	≤11.00	PASS
		5500	7.73	≤11.00	PASS
		5580	7.69	≤11.00	PASS
		5700	6.97	≤11.00	PASS
		5745	4.63	≤30.00	PASS
		5785	4.68	≤30.00	PASS
		5825	4.99	≤30.00	PASS
11N20SISO	Ant1	5180	3.03	≤11.00	PASS
		5220	6.47	≤11.00	PASS
		5240	7.1	≤11.00	PASS
		5260	6.52	≤11.00	PASS
		5300	6.85	≤11.00	PASS
		5320	6.76	≤11.00	PASS
		5500	7.29	≤11.00	PASS
		5580	7.23	≤11.00	PASS
		5700	6.51	≤11.00	PASS
		5745	4.18	≤30.00	PASS
		5785	4.19	≤30.00	PASS
		5825	4.51	≤30.00	PASS
11N40SISO	Ant1	5190	-0.45	≤11.00	PASS
		5230	2.44	≤11.00	PASS
		5270	2.38	≤11.00	PASS
		5310	0.11	≤11.00	PASS
		5510	2.79	≤11.00	PASS
		5550	3.13	≤11.00	PASS
		5670	2.82	≤11.00	PASS
		5755	0.19	≤30.00	PASS
		5795	0.35	≤30.00	PASS



11AC80SISO	Ant1	5210	-3.16	≤11.00	PASS
		5290	-3.67	≤11.00	PASS
		5530	-1.24	≤11.00	PASS
		5775	-4.17	≤30.00	PASS

Note: 1.The Result and Limit Unit is dBm/500 kHz in the band 5.725–5.85 GHz.
2.The Duty Cycle Factor and RBW Factor is compensated in the graph.



Test Graphs






11A_Ant1_5240



Date: 7.MAR.2022 03:46:18

11A_Ant1_5260



Date: 7.MAR.2022 03:47:29



11A_Ant1_5300



Date: 7.MAR.2022 03:48:39


11A_Ant1_5320



Date: 7.MAR.2022 03:50:05




11A_Ant1_5500



Date: 7.MAR.2022 03:51:12

11A_Ant1_5580



Date: 7.MAR.2022 03:52:25



11A_Ant1_5700



Date: 7.MAR.2022 03:53:46


11A_Ant1_5745



Date: 7.MAR.2022 03:55:02



11A_Ant1_5785



Date: 7.MAR.2022 03:56:43

11A_Ant1_5825



Date: 7.MAR.2022 03:59:30



11N20SISO_Ant1_5180



Date: 17.MAR.2022 10:17:35

11N20SISO_Ant1_5220



Date: 7.MAR.2022 04:06:30



11N20SISO_Ant1_5240



Date: 7.MAR.2022 04:07:37

11N20SISO_Ant1_5260



Date: 7.MAR.2022 04:08:40




11N20SISO_Ant1_5300



Date: 7.MAR.2022 04:09:45

11N20SISO_Ant1_5320



Date: 7.MAR.2022 04:14:36



11N20SISO_Ant1_5500



Date: 7.MAR.2022 04:15:37


11N20SISO_Ant1_5580



Date: 7.MAR.2022 04:16:51



11N20SISO_Ant1_5700



Date: 7.MAR.2022 04:17:57

11N20SISO_Ant1_5745



Date: 7.MAR.2022 04:19:16



11N20SISO_Ant1_5785



Date: 7.MAR.2022 04:20:40


11N20SISO_Ant1_5825



Date: 7.MAR.2022 04:22:00




11N40SISO_Ant1_5190



Date: 17.MAR.2022 10:18:53

11N40SISO_Ant1_5230



Date: 7.MAR.2022 04:24:46



11N40SISO_Ant1_5270




Date: 7.MAR.2022 04:25:46

11N40SISO_Ant1_5310



Date: 17.MAR.2022 10:19:55





11N40SISO_Ant1_5670



Date: 7.MAR.2022 04:29:47

11N40SISO_Ant1_5755



Date: 7.MAR.2022 04:31:02



11N40SISO_Ant1_5795



Date: 7.MAR.2022 04:32:21

11AC80SISO_Ant1_5210



Date: 17.MAR.2022 10:22:33